

**NAŠA
STRANKA**

Politička organizacija građana **NAŠA STRANKA**
Adresa: Branilaca Sarajeva 5/1
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sanela Klarić

Delegatkinja u Domu naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Damir Nikšić

Zastupnik u Predstavničkom domu
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 13-02-2024			
Org. jed.	B F O J	Priloga	Vrijednost
01,02	- 02 -	443	/24

Sarajevo, 13.02.2024. godine

Dostaviti:

Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
n/r Predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepić

Uputiti:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Zakonodavno-pravna komisija i nadležne komisije

PREDMET: Prijedlog nacrtu Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu članova 163. i 179. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 69/07, 02/08 i 26/20) i članova 155. i 172. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 27/03, 21/09 i 24/20) radi razmatranja i usvajanja podnosimo **Prijedlog nacrtu Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije Bosne i Hercegovine.**

S poštovanjem,

Sanela Klarić

Delegatkinja u Domu naroda PFBiH

Damir Nikšić

Zastupnik u Predstavničkom domu PFBiH

Telefon: 033-408-888; Fax: 033 408-881
E-mail: nasastranka@nasastranka.ba
Web: www.nasastranka.ba

NACRT

**ZAKON O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI I ZAŠTITI GRAĐANA I AKTIVISTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Sarajevo, februar 2024. godine